

Na osnovu člana 178. Zakona o bankama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 4/17, 19/18 i 54/19) NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje polugodišnje nerevidirane finansijske izvještaje za 2022. godinu u skraćenom obliku:

Nerevidirani finansijski izvještaj za period januar-juni 2022. godine
- nerevidirani -

Izvještaj o dobitku ili gubitku i ostalom ukupnom rezultatu za period koji se završava na dan 30. jun 2022. godine (Bilans uspjeha)	(u 000 KM)	
	Period završen na dan 30. juna 2022	2021
Prihodi od kamata	23.965	21.985
Rashodi od kamata	(2.891)	(2.625)
Neto prihodi od kamata	21.074	19.360
Prihodi od naknada i provizija	18.618	16.281
Rashodi od naknada i provizija	(6.134)	(5.382)
Neto prihodi po osnovu naknada i provizija	12.484	10.899
Ostali prihodi iz poslovanja i neto kursne razlike	1.051	980
Neto rashod efekta modifikacije	(32)	(45)
Neto prihod/rashod od finansijskih sredstava koja se vrednuju kroz bilans uspjeha	0	870
Ukupni operativni prihodi	34.577	32.064
Neto gubici/dobici od umanjenja vrijednosti i rezervisanja	1.663	6.256
Neto operativni prihodi	36.240	38.320
Administrativni i ostali troškovi	(16.168)	(14.474)
Dobit prije oporezivanja	20.072	23.846
Porez na dobit	(2.007)	(2.385)
Promjene na odloženim porezima	(62)	(158)
Neto dobit	18.003	21.303
Ostali finansijski rezultat		
<i>Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u bilansu uspjeha u budućim periodima</i>		
Neto dobiti/gubici od fer vrednovanja HOV kroz ostali ukupan rezultat	(2.609)	(1.173)
Ukupan finansijski rezultat	15.394	20.130
Izvještaj o finansijskom položaju na dan 30. jun 2022. godine (Bilans stanja)	(u 000 KM)	
	30.06.2022.	31.12.2021.
Aktiva		
Novčana sredstva i sredstva kod Centralne Banke	309.070	314.800
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1.057.543	1.143.192
-Kreditni bankama	77.010	221.180
-Kreditni komitentima	980.523	922.012

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	448.668	313.770
Materijalna i nematerijalna ulaganja i investicione nekretnine	33.157	35.154
Ostala aktiva	8.291	7.159
Ukupna aktiva	1.856.729	1.814.075
Pasiva		
Obaveze		
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1.629.112	1.606.627
-Depoziti	1.504.970	1.488.781
-Obaveze po uzetim kreditima	116.121	109.824
-Subordinirani dug	8.021	8.022
Rezervisanja	7.296	7.726
Ostale obaveze	41.690	10.109
Ukupne obaveze	1.678.098	1.624.462
Kapital		
Akcionarski kapital	62.003	62.003
Emisiona premija	157	157
Rezerve banke	63.002	63.002
Revalorizacione rezerve po osnovu nekeretnina	3.503	3.511
Aktuarski dobiti/gubici po osnovu MRS 19	(236)	(236)
Efekti vrednovanja kroz ostali finansijski rezultat	1.187	3.795
Zadržana dobit	31.003	19.699
Neraspoređena dobit	0	37.682
Dobit tekuće godine	18.012	37.664
Ukupan kapital i rezerve	178.631	189.613
Ukupna pasiva	1.856.729	1.814.075
Potencijalne i ugovorene obaveze	180.002	138.211

Izvještaj o tokovima gotovine za period koji se završava na dan 30. jun 2022. godine	(u 000 KM)	
	Period završen na dan 30. juna	
	2022	2021
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga	43.928	39.724
Isplate kamata	(8.295)	(7.783)
Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	145	1.135
Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(11.975)	(20.352)
Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(56.239)	(12.894)
Depoziti klijenata	16.605	146.387
Plaćeni porez na dobit	(3.068)	(81)
Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti:	(18.899)	146.136
NOVČANI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI		
Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(104)	1.119
Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(625)	14
Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	(136.598)	(3.157)
Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti:	(137.327)	(2.024)
NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
Kamata plaćena na pozajmice	(995)	(963)
Uzete pozajmice	12.858	15.676
Povrat pozajmica	(6.564)	(6.759)
Isplata dividendi		
Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti:	5.299	7.954
Neto porast novčanih sredstava	(150.927)	152.066
Novčana sredstva na početku perioda	536.372	302.692
Efekti promjene deviznog kursa	958	548
Novčana sredstva na kraju perioda	386.403	455.306

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 30. jun 2022. godine

	Akcionarski kapital	Emisiona premija	Rezerve banke	Zadržana dobit	Revalorizacione rezerve po osnovu nekeretnina	Aktuarski dobiti/gubici po osnovu MRS 19	Efekti vrednovanja HOV kroz ostali finansijski rezultat	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 01. januar 2021.	62.003	157	63.002	9.709	3.527	(203)	5.297	48.595	192.087
Prenos na rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prenos na zadržanu dobit	-	-	-	9.990	-	-	-	(9.990)	-
Isplaćene dividende	-	-	-	-	-	-	-	(38.606)	(38.606)
Ukupno stavke kapitala	-	-	-	9.990	-	-	-	(48.596)	(38.606)
Dobit tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	37.664	37.664
Smanjenje revalorizacionih rezervi po osnovu fer vrijednosti osnovnih sredstava	-	-	-	-	(18)	-	-	18	-
Promjena na odloženim porezima	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Dobici/Gubici od fer vrednovanja	-	-	-	-	-	-	(1.331)	-	(1.331)
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	-	-	-	-	-	-	133	-	133
Promjene na odloženim porezima	-	-	-	-	-	-	(338)	-	(338)
Efekti umanjenja vrijednosti HOV	-	-	-	-	-	-	34	-	34
Promjene na odloženim porezima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stavke koja naknadno mogu biti reklasifikovane u bilansu uspjeha u budućim periodima	-	-	-	-	-	-	(1.502)	-	(1.502)
Aktuarski gubici po osnovu MRS 19	-	-	-	-	-	(33)	-	-	(33)
Promjene na odloženim porezima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smanjenje revalorizacionih rezervi po osnovu fer vrednovanja osnovnih sredstava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilansu uspjeha u budućim periodima	-	-	-	-	-	(33)	-	-	(33)
Ostali ukupan rezultat	-	-	-	-	(16)	(33)	(1.502)	(37.682)	(36.131)
Stanje na dan 31. decembar 2021.	(62.003)	157	63.002	19.699	3.511	(236)	(3.795)	(37.682)	189.613
Stanje na dan 01. januar 2022.	62.003	157	63.002	19.699	3.511	(236)	(3.795)	37.682	189.613
Prenos na rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prenos na zadržanu dobit	-	-	-	11.304	-	-	-	(11.304)	-
Prenos na obaveze za dividendu	-	-	-	-	-	-	-	(26.379)	(26.379)
Ukupno stavke kapitala	-	-	-	11.304	-	-	-	(37.683)	(26.379)
Dobit tekuće godine	-	-	-	-	-	-	-	18.003	18.003
Smanjenje revalorizacionih rezervi po osnovu fer vrijednosti osnovnih sredstava	-	-	-	-	(9)	-	-	9	-
Promjena na odloženim porezima	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Dobici/Gubici od fer vrednovanja	-	-	-	-	-	-	(145)	-	(145)
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	-	-	-	-	-	-	15	-	15
Promjene na odloženim porezima	-	-	-	-	-	-	(2.753)	-	(2.753)
Efekti umanjenja vrijednosti HOV	-	-	-	-	-	-	275	-	275
Promjene na odloženim porezima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stavke koja naknadno mogu biti reklasifikovane u bilansu uspjeha u budućim periodima	-	-	-	-	-	-	(2.608)	-	(2.608)
Aktuarski gubici po osnovu MRS 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promjene na odloženim porezima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smanjenje revalorizacionih rezervi po osnovu fer vrednovanja osnovnih sredstava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilansu uspjeha u budućim periodima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	(8)	-	(2.608)	18.012	15.395
Stanje na dan 30. jun 2022.	62.003	157	63.002	31.003	3.503	(236)	1.187	18.012	178.631

Članovi Nadzornog odbora Banke		Članovi Odbora za reviziju Banke		Interni revizor
Andreas P. Burkhardt	predsjednik	Tatjana Jamnik Skubić	predsjednik	Nina Preradović
Damir Kuder	član	Nikolina Lilek	član	
Hedvika Usenik	član	Barbara Deželak	član	
Dragan Kovačević	član	Mirko Ilić	član	Poslovna mreža
Dragan Gligorić	član	Polona Kurtevski	član	Banka u svom sastavu ima 8 filijala, a ukupno 47 organizacionih dijelova.
Akcionari koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima:		Uprava banke		Broj zaposlenih
		Goran Babić	predsjednik uprave	Na dan 30. juna 2022. godine, Banka je imala 507 zaposlenih radnika.
		Marjana Usenik	član uprave	
		Ljiljana Krsman	član uprave	
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana		99.85%		